

# Joshua Generation students on field trips




Joshua Generation send their students on Field Trips during the first term.

The Gr.00 students visited Winterveld Club in Steelpoort for a Sensory and Tasting experience. The Gr.0 students visited the Post Office in Steelpoort and the Gr.1 students visited Power Bake in Burgersfort.

"On behalf of the staff and students we would like to thank the above businesses for the special way in which they treated us, they really made our staff and children feel welcome" said Ms Leigh van der Walt.

(Photographs:  
Joshua Generation)



Left: Students at Power Bake in Burgersfort.

Top left: The grade 00 students at Winterveld Club. They had a sensory and tasting tour at the Club.

Right: The grade 1 students visited the Post Office in Steelpoort.



03/17/2011

## Kennisgewings/Notices

**TSEBIŠO KA GA TOKELA YA GO BA LE MOEPO (MRA), YA TSHEPEDIŠO YA TEKOLO YA SEABE GO TIKOLOGO (EIA), YA KGOPENO YA LAESENTSHE YA TAOLO YA DITLAKALA (WMLA) LE KGOPENO YA LAESENTSHE YA TŠHOMIŠO YE E KOPANTSWEWA YA MEETSE (IWULA) TŠA GO HLONGWA GA MOEPO WO O ŠIŠINTŠWEWA WA VEREMO MAGNETITE KGAUSWI LE ROOSSENKAL, KA PHROBENTSHENG YA LIMPOPO.**

Le tsebišwa gore Veremo Minerals (Pty) Ltd e dira ditshepedišo tša tumelelo tše di fapafapanego tša moebo wa nkoti wo o bulegilego wo o Šišintšwevo wa maknethaete. Moebo wo o Šišintšwevo o tla bewa dikarolong tše di latelago tša naga tše di lego dikhilometara tše di ka bago tše lesometshela (16) ka leboea la Stoffberg le dikhilometara tše lesomepedi (12) ka bodikela bja Roossenekal, ka Phrobentsheng ya Limpopo.

- Karolo ya karolo ya 2 ya polasa ya Paardekloof 176 JS,
- Bogolo bjo bo šetšego bja polasa ya The Wedge 175 JS , le
- Dikarolo tša 1, 2, 3, 4, 5 tša polasa ya Duikerskrans 173 JS.

Ke maikešetšo a Veremo go rafa borale bjo bo gogotšwego bja go huma ka maknethaete bjo bo epšwago gabonolo mo lebakeng la mengwaga ye 30. Tumelelo ya e a nyakega mo mošomong wa moebo wo o Šišintšwevo go latela melao ye e latelago:

- Karolo ya 22 le ya 39(1) tša Molao wa Tihabollo ya Methopo ya Dimineral le Phethroliamo (MPRDA) (Molao wa 28 wa 2002), ka ge o fotošitšwe (MPRDA) (Kgopelo ya Tokelo ya Moebo go Kgoro ya Methopo ya Dimineral (DMR));
- Karolo ya 24(2) le ya 24(D) tša Molao wa Taolo ya Tikologo wa Bosetšhaba, wa 1998 (Molao wa 107 wa 1998) (NEMA) ka ge o badilwe le Tsebišo ya Mušo ya R543 (Molawana wa 26 go fihla ka wa 34) le wa R545 wa Melawana ya Tekolo ya Seabe go Tikologo, ya 2010 (Kgopelo ya Tumelelo ya Tikologo go Kgoro ya Tihabollo ya Ekonomi, Tikologo le Boeti ya Limpopo (LEDET));
- Karolo ya 19(1) le ya 20(b) tša Molao wa Taolo ya Ditlakala tše Tikologo wa Bosetšhaba (Molao wa 59 wa 2008), (NEMWA) ka ge o badilwe le Tsebišo ya Mušo ya Nomoro ya 718 Legoro la B (Kgopelo ya Laesentshe ya Taolo ya Ditlakala go Kgoro ya Merero ya Tikologo ya Bosetšhaba (DEA)); le
- Karolo ya 21 ya Molao wa Meetse wa Bosetšhaba (Molao wa 36 wa 1998) (NWA) (Kgopelo ya Laesentshe ya Tšhomiso ye e Kopantswevo ya Meetse (IWUL) go Kgoro ya Merero ya Meetse (DWA)).

Ka kgopelo o tsebišwa gore Pego ye e Thadilwego ya Seabe go Tikologo le Lenaneo la Taolo ya Tikologo di ngwadiwe ka go Karolo ya 49 ya Molao wa Tihabollo ya Methopo ya Dimineral le Phethroliamo (MPRDA) gomme di a **hwetšagala gore batho ba dire ditshwaotshwao**. Dikhopi tša dingwalwa tše di a hwetšagala mafelong ao a latelago go lekodisišwa:

- Bokgobapukung ba setšhaba bja Roossenekal go thoma ka 7h30 go fihla ka 16h15 Matšatšing a gare ga beke (go sa akarešwe Matšatši a Maikhutšo a Setšhaba) ka 143 Hugo Street, Roossenekal (Motho yo le ka ikgokaganyago le yena: Rachel Malatjie (013) 273-0056)
- Steelpoort Akademie go thoma ka 8h00 go fihla ka 13h30 Matšatšing a gare ga beke (go sa akarešwe Matšatši a Maikhutšo a Setšhaba) ka Polaseng ya Gold mine, Polokwane Road, Steelpoort, 1133 (Motho yo le ka ikgokaganyago le yena: Christelle van der Merwe (013) 230-9341/2)

Go hwetša tshedimošo ka bottalo le/goba go romela ditshwaotshwao ka ga protšeke ye, le kgopelwa go ikgokaganya le Robert Kruger/Cherie Matebesi go The MSA Group, P.O. Box 81356, Parkhurst, 2120. Mogala: (011) 880 4209 Fekese: (011) 880 2184 goba Emeile: [robertk@msagroupservices.com](mailto:robertk@msagroupservices.com) / [cheriem@msagroupservices.com](mailto:cheriem@msagroupservices.com) ka la goba pele ga Labobedi la 12 Mei 2011.

### Tsebišo ka ga Kopano ya Setšhaba ya Mang le Mang:

Re laletša batho ka moka bao ba nago le kgahlego le/goba bao ba Amegago go tsenela Kopano ya Setšhaba ya Mang le Mang, go hlagiša le go ahlahaia protšeke ye e Šišintšwevo ka Labone, la 5 Mei 2011, ka Holong ya Setšhaba ya Roossenekal (magahlamong a mebila ya Hugo & Willemse 143, Roossenekal). O amogetswa go tsenela Kopano ya Setšhaba ya Mang le Mang, ka nako efe goba efe gareng ga 11h00 le 18h00. Go hwetša tshedimošo ka bottalo, ka kgopelo o se ke wà dikadika go ikgokaganya le kantoro ya rena, mo dinomorong tša boikgokaganyo tše di filwego ka godimo.

**NOTICE OF MINING RIGHT APPLICATION (MRA), ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS (EIA), WASTE MANAGEMENT LICENSE APPLICATION (WMLA) AND INTEGRATED WATER USE LICENSE APPLICATION (IWULA) FOR THE PROPOSED ESTABLISHMENT OF THE VEREMO MAGNETITE MINE NEAR ROOSSENKAL, LIMPOPO PROVINCE.**

### INVITATION TO PARTICIPATE

Notice is hereby given that Veremo Minerals (Pty) Ltd is undertaking various authorisation processes for the proposed establishment of an open pit magnetite mine. The proposed mine will be located on the following portions of land located approximately sixteen (16) kilometres north of **Stoffberg** and twelve (12) kilometres west of **Roossenekal, Limpopo Province**.

- A portion of portion 2 of the farm Paardekloof 176 JS,
- The remaining extent of the farm The Wedge 175 JS , and
- Portions 1, 2, 3, 4, 5 of the farm Duikerskrans 173 JS.

It is Veremo's intention to mine the weathered, free-dig magnetite-rich ore for a period of approximately 30 years. Authorisation is required for this proposed mining operation in terms of the following legislation:

- Section 22 and 39(1) of the Mineral and Petroleum Resources Development Act (Act 28 of 2002), as amended (MPRDA) (Application for a Mining Right from the Department of Mineral Resources (DMR));
- Section 24(2) and 24(D) of the National Environmental Management Act, 1998 (Act 107 of 1998) (NEMA) as read with Government Notice R543 (Regulation 26 to 34) and R545 of the Environmental Impact Assessment Regulations, 2010 (Application for Environmental Authorisation from the Limpopo Department of Economic Development, Environment and Tourism (LEDET));
- Section 19(1) and 20(b) of the National Environmental Management: Waste Act (Act 59 of 2008), (NEMWA) as read with the Government Notice No. 718 Category B (Application for a Waste Management License from the National Department of Environmental Affairs (DEA)); and
- Section 21 of the National Water Act (Act 36 of 1998) (NWA) (Application for an Integrated Water Use License (IWUL) from the Department of Water Affairs (DWA)).

Please be advised that the Draft Environmental Impact Assessment Report and Environmental Management Programme have been compiled in accordance with Section 49 of the MPRDA and are available for comment. Copies of the documents are available at the following venues for review:


- Roossenekal Public Library from 7h30 to 16h15 Weekdays (excluding Public Holidays) at 143 Hugo Street, Roossenekal (Contact Person: Rachel Malatjie (013) 273-0056)
- Steelpoort Akademie from 8h00 to 13h30 Weekdays (excluding Public Holidays) at Farm Gold mine, Polokwane Road, Steelpoort, 1133 (Contact Person: Christelle van der Merwe (013) 230-9341/2)

For more information and/or to submit comments on the project, please contact Robert Kruger/Cherie Matebesi at The MSA Group, P.O. Box 81356, Parkhurst, 2120. Tel: (011) 880 4209 Fax: (011) 880 2184 or E-mail: [robertk@msagroupservices.com](mailto:robertk@msagroupservices.com) / [cheriem@msagroupservices.com](mailto:cheriem@msagroupservices.com) on or before Tuesday 12 May 2011.

### Notice of Public Open House:

We are inviting all Interested and/or Affected Parties to attend a **Public Open House**, to present and discuss the proposed project, on Thursday, 5 May 2011, at Roossenekal Public Hall (c/o Hugo & Willemse Street 143, Roossenekal). You are welcome to attend the Open House, anytime between 11h00 and 18h00. For more information, please do not hesitate to contact our office, on the contact details provided above.

To advertise in Platinum Gazette contact Beánnla Celliers on 083 543 1676. Advertising deadline: Tuesdays at 17:00



Geklassifiseerd Classified Geklassifiseerd Classified Geklassifiseerd Classified Geklassifiseerd Classified Geklassifiseerd Classified Geklassifiseerd

## KENNISGEWINGS / NOTICES



BEHOORLIK DAARTOE GEMAGTIG DEUR DIE KURATOR IN DIE INSOLVENTE BOEDEL VAN WALTER HENRY BOORKS, IDENTITEITSNOMMER 751214 5008 089, GETROUD BIJ GEMEENSKAP VAN GOEDERE MEESTERSVERWYSINGSNOMMER T3 198/10 WORD DIE ONDERVERMELDE

EIENDOMME TE KOOP AANGEBIED OP DIE 15<sup>DE</sup> DAG VAN APRIL 2011 SOOS VOLG:

EIENDOM 1 OM 11H00 TE HERTZOG LAAN 12 DENNESIG MIDDELBURG

ERF 4143 MIDDELBURG UITBREIDING 13 DORPSGEBIED REGISTRASIE AFDELING J.S PROVINSIE LIMPOPO

Groot: 1410 VIERKANTE METER

### VERBETERINGS

Teeldak woning bestaan uit:

3 slaapkamers, 2x badkamers, sitkamer, eetkamer / kombuis, 2x motorhuise. Omhein met hek

### AFLAERSNOTA

Eiendom goed geleë - kom kyk gerus!!

EIENDOM 2 OM 11H30 TE DEEL NR 2 PEACHAVEN COURT MIDDELBURG

Deel 2 Peachaven Court soos meer volledig sal blyk in skema SS37/2000 geleë ter erf 330 Middelburg Dorpsgebied.

Groot: 114 vierkante meter

### VERBETERINGS

Eenheid bestaan uit:

2 slaapkamers, badkamer en aparte toilet / sit / eetkamer, kombuis met opwas en 1x motorhuis

### AFLAERSNOTA

Het u lus vir uitdagting - kom kyk gerus met bietjie aandag baie gerieflike eenheid wat sentraal geleë is.

### VOORWAARDES VAN KOOP

10% DEPOSITO op datum van veiling en die balans per bank waarborg binne 30 dae na datum van veiling. Rente op die uitstaande balans sal gehef word teen heersende bank koers.

### 21 bekragtingsperiode

### VIR MEER BESONDERHEDE KONTAK

Hercules Campher (013) 282 4722 (verw: HB594)

### Development Description:

The development of the following in Belfast  
(i) A Golf- & Trout Residential Estate;  
and  
(ii) A Tourist-Precinct (Boult and Linalia Streets)

### Locality of proposed Estate:

The proposed Belfast Golf- & Trout Estate will be located on the land bordered (approximately by the following

- North: Dullstroom Road (Provincial Road P81-1)
- West: Boult Street, Hospital grounds and Platoland School.
- South: Belfast Railway Station
- East: Belfast Extension 3 and eastern boundary of the Belfast golf course.

Description of land on which the Estate is to be established.

The Estate will be situated on the following properties that presently are registered in the name of the Emakhazeni Local Municipality.

### FARM/TOWN

Tweefontein 375JT

### PORTION/ERF NR

Portion of Ptn 3

### AREA

±111,34ha

Tweefontein 375 JT

R/E of Ptn 57

7,0672ha

Belfast Extension 3

All the even owned by Emakhazeni Local Municipality

±12,318ha

TOTAL AREA: ±1307,72ha

SR053545

### EMAKHAZENI PLAASLIKE MUNISIPALITEIT

KENNISGEWING VAN 'N VOORNEME OM 'N GRONDGESKIKBAARHEIDS EN ONTWIKKELINGSOOREENKOMSTE SLUIT

Emakhazeni Plaslike Munisipaliteit gee hiermee kennis, Ingevolge Artikel 79(18) van die Ordonnansie op Plaslike Bestuur, (Ordonnansie 17 van 1939)

soos gewysig en Artikel 21 van die Wet op Plaslike Regering: Munisipale Stelsels (West 32 van 2000), saam gelees met Klousule 11.5 van die Voorsieningskanaalbestuurbelofte van die Emakhazeni Plaslike Munisipaliteit van die volgende:

1. Dat die Munisipaliteit gedurende April 2010 'n openbare uitnodiging geadverteer het vir voorleggings ten opsigte van "Expression of Interest for Développement Proposals (Verw. ELM/1/03/40/2010)
2. 'n Verpligte ontlyningsvergadering vir voornemende voorleggers van ontwikkelingsvoorstelle was gehou op 16 April 2010.
3. Dat die sluitingsdatum vir die indiening van enige ontwikkelingsvoorstelle was 30 April 2010.

4. Emakhazeni Plaslike Munisipaliteit is nou van voornemens om 'n Grondbeskikbaarheids- en Ontwikkelingsooreenkoms te sluit met Elmir Holdings (Edms) Bpk (Reg. No. 2005/018437/07) handelrywend as Elmir Projects, Posbus 51015, Bankenveld, Emalahleni, 1035 as voorkeur ontwikkelaar vir die eiendom gelys in die Bylae-hieronder, geleë in Belfast Raadsbesluite 05/03/2011 en 24/03/2011)

Besonderhede van die Konsep

Grondbeskikbaarheids- en Ontwikkelingsooreenkoms en die gekose ontwikkelaar lê ter insae gedurende gewone kantoorde by die kantoor van die Munisipale Bestuurder vir 'n typerk van 30 dae vanaf 15 April 2011.

Besware teen of vertoe ten opsigte van SLEGS die Grondbeskikbaarheids- en Ontwikkelingsooreenkoms en die ontwikkelaar moet skrifellik by of tot die Munisipale Bestuurder by Scheepstraat 25, Belfast, 1100 of by Posbus 17, Belfast, 1100 ingedien of gering word, nie later as 20 Mei 2011. Enige persoon wat nie kan skryf nie, mag die

kantoor van die Munisipale Bestuurder gedurende kantoorure voor 20 Mei 2011 besoek sodat sodanige persoon gehelp kan word om hy/sy kommentaar of vertoe te lees.

Neem asb. kennis dat enige kommentaar of vertoe met betrekking tot die inhoud, omvang en besonderhede van die ontwikkelingsvoorstelle sal SLEGS oorweeg word tydens die openbare deelnemingsfase van die Dorpsbeplanningsproses (Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe, no. 15 van 1986) en die Bepaling van die Omgewingsvlooi (Wet op Nasionale Omgewingsbestuur. Wet 107 of 1998 en Omgewingsvlooi beplanningsproses (2006))

O.N. NKOSI  
MUNISIPALE BESTUURDER BYLAE

Beskrywing van die Ontwikkelingsvoorstelle:

Die ontwikkeling van die volgende in Belfast:

- (i) 'n Gholf- & Forel Woonlandgoed (estate):
- (ii) 'n Toeriste Buurt (Boult- and Lanariastrate)

### Liggings van die Woonlandgoed:

Die Belfast Gholf- & Forel Woonlandgoed word begrens (by benadering) deur die volgende:

- Noord: Dullstroompad (Provinciale Pad P81-1)
- Wes: Boulstraat, Hospitaalterrein en Platoland Skool
- Suid: Belfast Spoorwegstasie
- Oos: Belfast Uitbreiding 3 en die oostelike grens van die Belfast gholfbaan.

Beskrywing van die eiendomme waarop die landgoed gestig sal word:

Die landgoed sal geleë wees op die volgende eiendomme wat tans in die naam van die Emakhazeni Plaslike Munisipaliteit geregistreer is:

Plaas/Dorpsgebied Tweefontein 375JT

### Gedeelte/Erf nr >

Deel van Ged. 3

Grootte

± 111,34ha

Tweefontein 375JT

Restant van Ged. 57

7,0672ha

Belfast Uitbreiding 3

Alte ewe tans in besit van die Emakhazeni Plaslike Munisipaliteit ± 12,318ha

TOTAAL ±130,72ha

SR053546

### KENNISGEWING VAN VERKOOPING VAN BESIGHEID

### ARTIKEL 34 VAN WET 24 VAN 1936

Kennisgewing geskied hierdie ingevolge die beplannings van Artikel 34 van Wet 24 van 1936, (soos gewysig), dat Big Value

Cold Storage CC verteenwoordig deur Big

Value Cold Storage, Reg. no 2001/068788/23 van

voornemens is om die besigheid bekend as Big

Value Cold Storage wat handel dryf te Middelburg, Mpumalanga as 'n lopende saak te verkoop na afloop van 'n typerk van 30 (DERTIG) dae na die laaste publikasie van hierdie advertensie aan Theodorus

Lambertus Janse van Rensburg, ID nommer:

560808 5061 088 wat

daarna die saak by dieselfde adres onder dieselfde naam vir sy rekening sal bedryf.

Aldus gedoen en Geteken te Middelburg op

12/04/2011

ALDES BUSINESS BROKERS

POSBUS 190

FONTEINSTRAAT 16A

MIDDELBURG

1050

as Big Value Cold Storage at Middelburg, Mpumalanga within a period of 30

(THIRTY) days from date of last publication hereof to

Theodorus Lambertus

Janse Van Rensburg, ID number:

560808 5061 088 who will take over the said business for his own benefit and account at the same address and under the same name.

Dated and Signed at Middelburg on 12/04/2011

ALDES BUSINESS BROKERS

P O BOX 190

16A FONTEIN STREET

MIDDELBURG

1050

SF012862

### NOTICE TO CREDITORS IN DECEASED ESTATES

All persons having claims against the undermentioned estate must lodge it with the Executor concerned within 30(THIRTY) days as indicated from date of publication hereof.

ESTATE NO: 3872/2011

MASTER'S OFFICE : PRETORIA

SURNAME: THORNE CHRISTIAN NAMES : EUODRE ESTHER ELIZABETH

DATE OF BIRTH: 1918-06-19

IDENTIFICATION NO: 180619 0023 084

LAST ADDRESS: ST JOSEPH'S OLD AGE HOME, MIDDELBURG

DATE OF DEATH: 26/08/2010

ONLY APPLICABLE IF DECEASED WAS MARRIED

(In community of property /subject to the accrual system);

WIDOW

Name and only (one) address of Executor or authorised agent:

CHRIS JOHAN FERREIRA C/O ERASMS FERREIRA & ACKERMANN

ATHLONE CENTRE

ATHLONE STR

WITBANK

Period allowed for lodgement of claims, if other than 30 days.

Advertiser and address:

### NOTICE OF MINING RIGHT APPLICATION (MRA), ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS (EIA), WASTE MANAGEMENT LICENCE APPLICATION (WMLA) AND INTEGRATED WATER USE LICENCE APPLICATION (IWULA) FOR THE PROPOSED ESTABLISHMENT OF THE VEREMO MAGNETITE MINE NEAR ROOSSENKAL, LIMPOPO PROVINCE.

#### INVITATION TO PARTICIPATE

Notice is hereby given that Veremo Minerals (Pty) Ltd is undertaking various authorisation processes for the proposed establishment of an open pit magnetite mine. The proposed mine will be located on the following portions of land located approximately sixteen (16) kilometres north of Stoffberg and twelve (12) kilometres west of Roossenkal, Limpoopo Province. A portion of portion 2 of the farm Paardekloof 176 JS, The remaining extent of the farm The Wedge 175 JS, and Portions 1, 2, 3, 4, 5 of the farm Duikerskranz 173 JS.

It is Veremo's intention to mine the weathered, free-dig magnetite-rich ore for a period of approximately 30 years. Authorisation is required for this proposed mining operation in terms of the following legislation:

